LA VESINA

Paroles	Tentative de reconstitution phonétique :’)
1) Jo me'n vau tà la vesina, Per m'i har guarir mon mau, M'i ordona per medicina, D'i botar un gran de sau.	Iou m’en bao ta la besino per mi ha guari mou mao mi ourdouno per medicino di botar u gra de sao
Lo gran de sau que m'i hè mau, M'a hèit escòser mon babau !	lou gra de sau que mi he mao ma heit escoze moun babau
Ah ! Que mon babau m'escòsa ! Ah ! Que mon babau hè mau ! (x2)	Ah que moun babao m’escoze Ah que moun babao he mao
2) Jo me'n vau tà la vesina, Per m'i har guarir mon mau, M'i ordona per medicina, D'i botar un artichaut.	Iou m’en bao ta la besino per mi ha guari mou mao mi ourdouno per medicino di botar u artichao
L'artichaut que me lo ten caut Lo gran de sau que m'i hè mau, M'a hèit escòser mon babau !	l’artichao que me lou ten cao lou gra de sau que mi he mao ma heit escoze moun babau
Ah ! Que mon babau m'escòsa ! Ah ! Que mon babau hè mau ! (x2)	Ah que moun babao m’escoze Ah que moun babao he mao
3) Jo me'n vau tà la vesina, Per m'i har guarir mon mau, M'i ordona per medicina, D'i botar ua caròta.	Iou m’en bao ta la besino per mi ha guari mou mao mi ourdouno per medicino Di botar ua carot’
La caròta que me lo fròta, L'artichaut que me lo ten caut Lo gran de sau que m'i hè mau, M'a hèit escòser mon babau !	la caroto que me lou froto l’artichao que me lou ten cao lou gra de sau que mi he mao ma heit escoze moun babau
Ah ! Que mon babau m'escòsa ! Ah ! Que mon babau hè mau ! (x2)	Ah que moun babao m’escoze Ah que moun babao he mao
4) Jo me'n vau tà la vesina, Per m'i har guarir mon mau, M'i ordona per medicina, D'i botar ua leituga.	Iou m’en bao ta la besino per mi ha guari mou mao mi ourdouno per medicino di botar ua leitu’
La leituga que lo m'eishuga, La caròta que me lo fròta, L'artichaut que me lo ten caut Lo gran de sau que m'i hè mau, M'a hèit escòser mon babau !	La leitugue que lo m’eishugue la caroto que me lou froto l’artichao que me lou ten cao lou gra de sau que mi he mao ma heit escoze moun babau
Ah ! Que mon babau m'escòsa ! Ah ! Que mon babau hè mau ! (x2)	Ah que moun babao m’escoze Ah que moun babao he mao